

Thulaganyo ya Phitlho
Ya ga



Mme Motshabi
Ramatlapeng

O tshotswe ka di: 09 September 1953
O tlhokafetse ka di: 03 September 2026
O bolokwa ka di: 12 September 2026

A MOWA WA GA MMARONA O
ROBALE KA KAGISO

BATSAMAISA TIRO

1. Odirile Marope
2. Ofentse Oleseng

PONO YA MOSWI

0500hrs - 0600hrs

THAPELO KA BARUTI

BATSEI BA KESI GO TSWA MO NTLONG

1. Tebogo Radikokole
2. Godfrey Mhembere
3. Diponka Ramatlapeng
4. Sekabe Marope
5. Onkemetse Koko
6. Sello Rabogatsu

SEFELA

DIBUI

1. MOOKI - Bogadi Ramatlapeng
2. MOTSADI - Omphemetse Ramatlapeng
3. MALOME - Bodibane Marope
4. MOEMEDI WA BANA - Morapedi Aaron II
5. TSALA - Mma Kolobe & Mme Naumi & Mma Ntokwane
6. MOEMEDI WA KEREKE - The Twelve Apostles Church of Africa.
7. MOKHANSELARA
8. KGOSI/RALEKGOTLA

BABADI BA MELAETSA

1. Winnie Badza
2. Kemoneilwe Oleseng
3. Tshegofatso Bogatsu

TIRELO E BOELA BARUTING

BATSEI BA KESI GO YA NTLONG YA TETELO
Bakereki ka ene

BABEI BA DITHUNYA

Nonofo Thumeletso
Tlotlang Motlhobi

SEFELA

TATOLO KO KGOTLENG

Alfred Rabogatsu

TATOLO MO LAPENG

Neo Rabogatsu

A Robale ka Kagiso
Mma Rona



BOTSHELO JWA MOSWI

Mme Motshabi Ramatlapeng e ne e le ngwana wa gofejane mo baneng ba le lesome le bongwe (11) ba ga Rre Rabogatsu Ramatlapeng le Mme Mmabotsetsa Ramatlapeng, mo kgotleng ya Mmampotlo mo Tlokweng. O tshotswe ka di 09 September 1953.

O simolotse dithuto tsa gagwe tse di potlana kwa Batlokwa National Primary School. Fa a fetsa dithuto tsa gagwe a ya go bereka mo Tlokweng, Main Clinic e le moruki. O ne a le mo kgwebong ya tiro ya diatla, a roka, a loga diaparo ka mefuta. Go tshweng for a ya go bereka ko Score Supermarket (e e neng e bidiwa Fraiciers Supermarket). Fa a tlhogela tiro o ne a nna molemi-morui. Mme Motshabi o tlhokafala e le leoloko la motiya la kereke ya The Twelve Apostles Church of Africa ko a re tlogelang kolobileng teng.

Mmaarona o ne a segofaditswe ka bana ba le supa (7) bomme ba le bane le correct ba le Barbaro. O tlogela bana ba le bane, bomme ba le babedi pe correct ba le babedj, bana ba bana ba le supa (7) le dikokomane di le tharo(3). O tlogela mogolowe wa are a le mongwe (1).

ROBALA KA KAGISO MMAMPOTLO-A MONAGENG- A TSELA

